Organi Komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
На местно-еврейском языке

Proletarhoji tamomi dunjo, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

APREL
16
Pançşamʙe
soli 1936
№ 79 (1575)

QAMXURIJI STALINI AZ BOBATI MUƏALIMHO

Hukumati soveti va partijaji ʙol-
ki nomi muəalimi xalqiro ʙa da-
i ʙuzurg ʙardoştand. Va in ta-
hast. Maktaʙ va muəalim doroji
oji ozodu xuşʙaxti sovetiro tar-
karda istodin, onho soxti zulmu
kapitalistiro namedonistand
namedonand.

Muəalim dar ʙoʙati kori maktaʙro
tan ʙehtar kardan, dahho mi-
sanjodkunandahoji komunizm,
arhoji ʙa kori Lenin—Stalin
por ʙudagi, muholizatkunanda-
ustavori vatani moro taəlim do-
ʙa tajor kardan roli halkunanda
rad. „Dastaji muəalimhoji xalqi,
dar soli 1925-um navistagi
Stalin.—jake az qismi raftagi
armijaji ʙuzurgi mihnatkaşho-
mamlakati moro, ki onho dar aso-
sotsializm zindagoniji nav soxta
din, taşkil mekunad".

Baroʙari peş-peş mustahkam şuda
taraqi karda omadani xoçagiji
partija va hukumati soveti xa-
muəorifi xalqiro zijod kar-
va zijod karda istodin. Bas
jak hamin sol ʙaroji soxtani
300 maktaʙi nav sumaji ʙuzurg—
jak miliard sūm zijod pul doda
şavad. Dar maktaʙhoji sovetiji is-
mijona 28 milion ʙacaho
istodin. Az soli 1928-um ʙa in
şumoriş muəalimho qariʙ se
zijod şudagi hast.

Partija va hukumat ʙo pajravona-
ʙuzurgtarin hazorho maktaʙ sox-
istodin, şumoriş talaʙahoro xele
zijod karda istodin, az ʙoʙati kitoʙi
rsi, daftar va ruckaji naqzi talaʙa-
qamxūri karda istodin.

Baroji ʙa faroxiji ʙuzurgi ʙunjo-
jati maktaʙiji mo ʙovar kardan,
ro ʙo ahvoli Rosijaji podşohiji to
qiloʙi taqoʙ kardan lozim nest, cun-
Rosijaji ʙurzuaziju-pomeşciki mam-
kati ʙoqimonda, gadoji ʙud va in
qismoni, ʙemadanijati va gadoji
okamal ʙa ahvoli maktaʙhoju mu-
limho taəsir mekardand. Amo ha-
in xel mamlakati peşqadami ka-
ham nest, ki dar onço dar
hoji oxirin şumori maktaʙhoro
karda naşuda ʙoşad va muzdi
nati muəalimhoro kam karda na-
ʙoşad.

Rajisi federatsijaji amerikoniji mi-
studenthoi Conlang cunin megū-
„Dar çuvonhoji Amerika na ho-
va na ojandagi dida nameşa-
d".

Komiteti markaziji VKP(ʙ) va Sov-
komi SSSR az ʙoʙati maktaʙu
alim qamxūriji harrūzaji konkre-
kardan qati ʙa hamaji taşkilotho-
partijagiju soveti namunaji əalo
doda istodin, ki az ʙoʙati mak-
ci xel dar haqiqat qamxūri kar-
, kori onro ci xel ʙehtar kardan
korast. Qarori Sovnarkomi SSSR
TsK VKP(ʙ) „Az xususi muzdi
nati muəalimho va digar korkun-
maktaʙhoro ʙaland kardan" ʙu-
dageşon, ki onro imrūz cop kar-
şudagi hast,¹) ʙa in maqsad dar
mali ʙoqimondagi hamin sol
maji ʙuzurg — az jak miliard sūm
pul dodanro ʙa nazar megirad.
ʙaland karda şudani muzdi mih-
ʙojad kori taəlimiji maktaʙhoro
kunad, ahvoli materialiji mu-
limhoji maktaʙhoji iʙtidoji, mijo-
nomukamal mijona va pedtex-
umhoro ʙehtar kunad. Va muəa-
zijodtar kvalifikatsijanokro
kunad.

Stavkahoji muzdi mihnati muəa-
o va hamaji korkunhoji maktaʙ-
muvofiqi stakşon, tajorigariju
kvalifikatseşon va darsi jod medoda-geşon muqarar karda meşavand. Stavkahoji muzdi mihnati direktorhoji maktaʙho, mudirhoji əilmi va direktorhoji pedtexnikumho hamcunin muvofiqi kvalifikatsijaji onho va şumorişi talaʙahoji maktaʙhoju texnikumho muəajan karda meşavand. Baroji sinfhoji ʙalandro jod dodan ʙisjortar haq doda meşavad. Hamcunin stavkahoji çojhoji durdast va ʙaəze respuʙlikahoji mili zijod karda meşavand.

Dar xususi muzdi mihnat ʙesardori va ʙaroʙar haqdihi mavçud ʙudanaş narkomprosho ʙa muəalimho ʙa qadri darkori diqatnok muəomila nakardanaşonro rūşan nişon medod. Ba mustahkam şudani kadrhoji muəalimi va insuʙa ham az nav tajor kardanu taəlim giri tani onho mahz hamin lad medod. Armijaji milioniji muəlimhoji soveti ʙeştarin az çuvonhoji dar se-cor soli oxirin ʙa maktaʙ omadagi əiʙorat hast. Heç pūşida nest, ki tajorigariji umumiji pedagogiji qismi xele ʙisjori muəalimhoji xalqi ʙa qadri darkori nest. Sistemaji nodurusti muzdi mihnat dodani narkomprosho, ʙaroji ʙa kori pedagogi ʙoz ham puxta şudan kori qavi kardani muəalimho şarojat ʙunjod namekard. Qarori Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(ʙ) ʙaroji xele ʙaland kardani daraçaji doniş va ustojiji pedagogiji muəalimhoji mo şarojati kalon ʙunjod mekunad.

Hamin tariq, hamuʙ ʙesardori va ʙaroʙarhaqdihiji dar organhoji muəorifi xalqi mahkam çoj giriftagi, ʙarham zada meşavad, onho ʙisjortari vaqt stazi muəalimi va kvalifikatsijaji muəalim jo direktorro heç ʙa nazar namegiriftand, qinihoji ʙa muəalim jo direktor dar kori əamaleş vo mexūrdagiro ʙa nazar namegiriftand.

Organhoji muəorifi xalqi ʙa əamal ʙurovardani nişondodhoji partija va hukumat az ʙoʙati maktaʙ, az ʙoʙati muəalimi xalqi kardageşonro hanuz jod-nagiriftin. Ba hama maəlum hast, ki TsK VKP(ʙ) va Sovnarkomi Itifoq ʙaroji dar ʙaəze rajonho ʙa sarvaqtaş nadodani muzdi mihnati muəalimho çarimahoji qatəi dodand. To ʙa alvaqt dar ʙaəze çojho in xel voqiəaji şarmandagi, cunonci az haqi muəalimho zadan dida meşavad. Masalan, dar oʙlasti Celjaʙinsk, dar selsoveti Voskresensk, muəalim Kaşpurūv har mah muzdi mihnataşro pura namegirift. Dar maktaʙi mijonaji nomukamali Viţkul (oʙlasti Celjaʙinsk) muəalima Xasnulina dar mudati jak sol cand ʙad sūm kam haq giriftagi meʙoşad. Baroji in fakthoji şarmandona hamaji çuvoʙgari mukamal ʙa ʙoloji Narkompros va taşkilothoji mahali meqaltad.

Qarori muhimtarini Sovnarkomi SSSR va komiteti markaziji VKP(ʙ)-ro içro kardan — ʙaroji hama qonuni voçiʙi va vajronnaşavanda hast. Qarori mazkur maxsus nişon medihad, ki ʙaroji əaniq va ʙa sarvaqtaş ʙa əamal ʙurovardani on Sovnarkomhoji respuʙlikahoji itifoqi va TsK kompartijahoji mili çavoʙgar hastand. In az ʙoʙati ahmijati kaloni partija va hukumat ʙa qarori mazkur doda istodageşon gap mezanad.

In qarorro əaniq va ʙa sarvaqtaş içro kardan kori sarʙalandiji taşkilothoji sovetiju partijagi meʙoşad.

(Sarmaqolaji „Pravda")

---

1) Dar „Bajroqi Mihnat" 14-umi aprel cop karda şudagi hast.

SUXANI RAFIQ AKMAL IKROMOV

Dar qurultoji 7-umi sojuzi komunistiji leniniji çuvonhoji Uzʙekiston 22-umi fevrali soli 1936-um

(Davomi gazetaji guzaşta).

Dar gūştini ʙa muqoʙili ʙjurokratizm ʙurda meşudagi ʙojad dar navʙati aval «kavalerijaji saʙuk» qajrati xudro nişon dihad. Bjurokratizm — duşmani harakati staxanūvi hast. Binoʙarin „kavalerijaji saʙuk" ʙojad ʙjurokrathoro dareloʙa va qatəijan foş kunad. Xudi hamin vazifa ʙa nazdi tamomi komsomol ham meistad.

Aknun, rafiqho, içozat dihedon, ki TsK komsomoli Uzʙekistonro ham andake tanqid kunam. (Qarsakzaniho). (Ba rafiq Ortiqūv muroçiəat mekunad). Rafiq Ortiqūv, mumkin-mi? (Dar zol xandaji xuşvaqtona).

Baəze sekretarhoji dar inço ʙuromada suxan kardagiji rajkomhoji komsomol, az rūji gap, rafiqho Ortiqūv va Streltsūv xafa meşavand gufta „tarsida", xudro az xudtanqidkuni dur giriftin. Lekin man majlaş risk mekunam. (Dar zol xandaji umumi).

Dar Uzʙekistoni mo az 30 hazor zijodtar traktoristho hastand. Bajni onho jagon kor guzaronda şuda istodast-mi?

Qariʙ heç kor guzaronda naşuda istodast. Bajni onho hato kori durusti komsomoli ham dida nameşavad. Lekin armijaji siʙazoriji traktoristho-kori xurd nest. Agar onhoro durustak taəlim doda, daraçaji donişhoji texnikiju sijosiji onhoro ʙaland ʙardorem, ungoh in odamho dar xoçagiji qişloqi mo va xususan dar paxtaçigi mūəçizoti haqiqi ʙunjod mekunand.

Traktoristho hamcunin ʙaroji mudofiəaji mamlakatamo darkor hastand. Har vaqte ki ʙa huçumi ʙa sarhadhoji mo mekardagiji duşman zarʙa dodan darkor şavad, inho texnikaro sohiʙ şudagi ʙuda, dar muhofizat kardan vatani sotsialistiji mo askarhoji namunavi meşavand. Inho ʙa muqoʙili kapitalizm fasolona gūştin meʙarand. Traktoristhoji mo ana hamin xel odam hastand.

Qariʙi 90 protsenti traktoristhoji mo — odamhoji sinu-soli komsomoli doştagi hastand va az nisf zijodtari onho dar safi komsomoli lenini meʙoşand. Vazifaji mo in hast, ki daraçaji madaniju texnikiji onhoro ʙaland ʙardorem, ʙaroji texnikaji traktorro mukamal sohiʙ şuda, tamomi munfiəati onro ʙa kor darovardanaşon ʙa onho madad rasonem.

Beşuʙha hast, ki nazar ʙa raʙocihoji dar zavodu faʙrikaho kor mekardagi, traktoristhoro ʙa taəlimgiri taşkil dodan qintar hast. Lekin onhoro taşkil dodan darkor hast. Bajni traktoristho jigithoji naqze hastand, ki onho holekaj hozir normahoji texnikiro ʙarzijod içro karda istodin. Amo ʙisjori onho az ʙoloji ʙjurokratizm, az ʙoloji ganda kor kardani MTS-ho in korro hozir içro karda nametavonand. Maəlum hast, ki voqiəahoji ʙa traktorho qismhoji iʙtijoçan, sūzokvori va digaraşro ʙa sarvaqtaş narasondan çudo ʙisjor dida meşavand. Hamaji hamin, ʙekor istodani traktorhoro ʙa vuçud meʙijorad, harakati staxanūviro lad medihad. Traktoristhoji staxanūvci ʙisjor vaqtho ʙjurokratizmi MTS-horo şikast doda nametavonand. Dar gūştini ʙa muqoʙili ʙjurokratizm ʙurda meşudagi ʙa onho madadi komsomol — madadi «kavalerijaji saʙuk» darkor hast. Agar şumoho dar in xusus ʙa traktoristho madad rasoneton, dar masəalaji daraçaji hosiloti paxtaro ʙaland ʙardoştan, dar masəalaji texnikaji hoziraro dar paxtacigi çori kardan kori ʙuzurge kardagi meşaveton, va ʙa şumoho maəlum hast, ki dar in xusus rafiq Stalin çudo ʙisjor qamxūri mekunad.

III. Hosiloti rafta-rasidagi ʙalandi paxtaro medihem

Dar masəalaji daraçaji hosiloti paxtaro ʙaland kardan komsomol kori ʙuzurge karda omadagi hast. Komsol dar xususi paxta vazifaji şefro içro karda istodast. Lekin şefigariro ʙa gardani xud «umuman» giriftan lozim nest. Alvaqt ʙehtar meşavad, ki komsomol kori şefigariro konkreti kunonda, mexanikondani paxtacigi va ʙo traktoristho kor ʙurdanro, ki in—kori ʙuzurg hast, ʙa tahti şefigariji xud, ʙa tahti qamxūriji harrūzaji xud girad. In—kori rafta-rasidagi əizatgine meşavad, ki ʙa on rafiq Stalin diqati kalone monda istodast. Ungoh dar xususi texnikaji traktorho ʙa harxel maşinahoji digari xoçagiji qişloqiji korkardaʙuroriji dasthoji paxtaro sohiʙ şudan kori taəlimgiri ʙa şakli haqiqi ʙa rah monda şuda metavonad.

Uzʙekiston dar xususi paxtacigi dar Itifoqi Soveti çoji avalinro megirad; saʙaʙi in na faqat on hast, ki mo az se qism du qismi paxtaji Itifoqro medihem va plani paxtaro ʙarzijod içro kardagi hastem, ʙalke hamcunin on hast, ki Uzʙekiston dar Itifoq hosiloti rafta-rasidagi ʙaland medihad (amo daraçaji in hosilot hanuz ham kam hast). Ana az hamin saʙaʙ kolxozcihoji paxtakori mo az tarafi rafiq Stalin ʙa tariqi çudo əalo qaʙul karda şudand. Insuna ham ʙaroji çoji avalini hosiloti paxta gūştin ʙurdan—vazifaji rafta-rasidagi əizatgini mo hast.

Hozir TsK partijaji Turkmaniston dar ʙoʙati daraçaji hosiloti paxta ʙa Uzʙekiston meraʙem gufta lozung ʙurovardagi hast. Baroʙari in lozungi ʙolşevikiro harçonina taʙrik kardan va dar in xusus ʙa mihnatkaşhoji Turkmaniston muvafaqijat xohiş kardan, mo ʙojad ʙa nazdi xud cunin vazifa monem, ki dar xususi daraçaji hosiloti paxta çoji avalinro heç jak az dast nadihem. Mo ʙojad haminxel gūştin ʙarem, tamomi rajonhoji Uzʙekiston az rekordhoji çihoniji hosiloti paxta guzaronand; mo ʙojad ʙamtūr daraçaji hosiloti paxtaro ʙa dast darorem, ki on az daraçaji hosiloti hamon respuʙlikaji Itifoqi Sovetije ki hosiloti rafta-rasidagi ʙalandi paxtaro medihad, aqalan jak tsentner zijod ʙoşad. (Qarsakzanihoji ʙaəvç).

In corjakgiriji haqiqiji staxanūvi meşavad.

Baroji ʙaland şudani daraçaji hosiloti paxtaro ihtijoç kardan, dar ʙoloji dastho harakati staxanūviro vaʙeə revoç dodanamo darkor hast. Az hamin saʙaʙ vazifaji rafta-rasidagi əizatgini tamomi taşkilothoji partijagi va komsomoli, tamomi raʙocihoji kolxozho, va raʙocihoji MTS-hoji Uzʙekiston alvaqt əiʙorat az in hast, ki imsol hosiloti ʙalandi paxta ʙa dast darorand.

112 nafar gūştinʙarhoji paxtaji respuʙlikaji mo az partija va hukumat naxşiji soli — orden giriftand. Mo voçiʙ hastem, ki dar mudati hamin sol dar Uzʙekiston şumoriş ordendorhoro kamaş aqalan dah ʙaroʙar zijod kunem. (Qarsakzaniho). Agare ki mo ʙaroji hosiloti paxta naqz gūştin ʙarem, ungoh respuʙlikaji moro ham respuʙlikaji ordendor mekunonem. (Qarsakzaniho). Mo ʙojad ʙaroji hamin gūştin ʙarem.

Rafiq Molotūv dar suxani dar sessijaji TsIK SSSR kardageş cunin guftagi hast.

„Ba çumlaji çaməiathoji asosiji hamin sol (jaəne soli 1935-um. A.I.) inhoro darovardan lozim hast: harakati staxanūvi — vinogradūvi, krivonosi, harakati pançsadtsentnercihoji rajonhoji laʙlaʙukori va sistentnercihoji rajonhoji paxtakoriji Uzʙekiston" (Qarsakzaniho).

In suxanhoji rafiq Molotūv ʙa nazdi mo ʙisjor voçiʙijathoro memonand: **avalan, ʙojad harakati sitsentnercihoro taraqi dihem; dujuman,—jak daqiqa ham ʙa xuddonami qarq naşuda, dar soli 1936-um ham stalinona kar kunem.**

Rafiq Stalin ʙa nazdi partija cunin vazifa mondagi hast, ki dar mudati du-se soli nazdiktarin ʙa miqdori haft-haşt miliard pud hosiloti qala ʙardoştanro ʙa dast darovarda şavad. Dar Uzʙekiston zamirhoji lalmi az har gektar 6,4 tsentner hosiloti qala medihand. In şarmandona kam hast. In hosiloti past az ʙoloji naraʙidani tarnami hast megūjand. Lekin dar ajomi sistemaji sotsialistiji kori mo inxel saʙaʙajoʙiho cizi digare naʙuda, faqat manahzani meʙoşad.

Dar çojhoji texnika ʙolşevikona ʙa kor ʙurda şudagi, hato dar soli guzaştaje ki tarnami çudo ham kam ʙud, dar sovxozhoji „Jakaʙoq" va „Udarnik" az ucastkahoji çudogona mo az har gektar 18 tsentneri hosiloti qala ʙardoştem. (Az jak çoj avoz ʙuromad: „Az ʙaəze ucastkaho 25 tsentneri girifta şud"). Mo kor karda ʙuromadani zamin va hosilot ʙardoştanro hanuz ham ʙa daraçaji lojiqanda mexanikondagi nestem. Agaranda maşina ʙa qadri darkori doşta ʙoşem ham ki, ʙisjor vaqtho zaminro omoc qati meronand. Maşinaho va agrotexnikaro sohiʙ şudan darkor hast, ungoh ʙaəd az jak-du sol mo az har jak gektar 10 tsentneri va az in ham zijod hosiloti qala megiriftagi meşavem. Ba 7-8 miliard pud qala dihem guftagi çeqzaniji vaədamo ana hamin xel ʙa tariqi əamali çavoʙ medihem. In ʙaroji ʙoz ham insuna taraqi kardani paxtaçigiji mo madadi kalone meşavad.

IV. Dar xususi ʙaəze masəalahoji madanijat va hajot

Rafiqho, ʙa kori tajor kardanu tarʙija dodani ʙinokorhoji davroni komunisti, jaəne odamhoji ʙaroji az sotsializm ʙa komunizm guzaştan zarur ʙudagi, ʙojad ham taşkilothoji partijagi va ham taşkilothoji komsomoli maşquli kunand. In kor gūştini ʙaroji komunizm, ʙaroji maqsadi oxirini xud meʙurdagiji mo meʙoşad.

Suxan ʙa vaqtaş, jak ʙor ki man az ʙoʙati komunizm gap zada mondam, man hamcunin ʙa savoli talaʙahoji maktaʙi nomi Sverdlūv çavoʙ dodan mexoham. Onho ʙa man navistin, ki dar maktaʙaşon az xususi imkonijati dar jak mamlakat zafar joftani komunizm ʙahsu-munozira pajdo şudast, lekin heç kas ʙaroji in ʙaəsro hal kardan madadi durust narasondasat. Binoʙarin on talaʙaho iltimoʙ kardin, ki ʙa in masəala man ʙa onho çavoʙ diham.

Rafiqho, peş az hama man ʙojad az xususi tafriqaji ʙajni sotsializm va komunizm gap zada guzaram. Rafiq Stalin moro taəlim medihad, ki:

> „Printsipi sotsializm əiʙorat az in hast, ki dar çaməijati sotsialisti har odam az rūji qoʙilijati xud kor mekunad va cizhoji masrifotaşro ʙa talaʙotaş jeraşa ne, ʙalke muvofiqi kori ʙaroji çaməijat kardageş megirad. In haminro nişon medihad, ki daraçaji madaniju texnikiji sinfi raʙocij hanuz ham ʙaland nest, muxolifati ʙajni mihnati əaqli va mihnati çismi istoqomat kardani xudro davom mekunad, ʙaroji farovoniji cizhoji masrifotro ihtijoç kardan daraçaji hosildihiji mihnat hanuz un qadar ʙaland nest, ʙinoʙarin çaməijat ʙojid meşavad, ki cizhoji masrifotro muvofiqi talaʙoti clenhoji çaməijat ne, ʙalke muvofiqi kori ʙaroji çaməijat kardagiji onho taqsim kunad".

Az in fahmida meşavad, ki hozir masəala əiʙorat az in hast, ki mo ʙojad cunin hosildihiji ʙalandi mihnatro ʙa dast darorem, ki in hosildihi dar mamlakati mo ʙaroji çaməijati mo ʙa miqdori çudo ʙisjor kor karda ʙurovardani produktho va neəmathoji madaniro ihtijoç kunad.

> „Printsipi komunizm, — megūjad rafiq Stalin, — əiʙorat az in hast, ki dar çaməijati komunisti faqat odam az rūji qoʙilijati xud kor mekunad va cizhoji masrifotaşro ʙa kori kardageş jeraşa ne, ʙalke muvofiqi on talaʙote ki odami çihati madani taraqi kardagi dorad, megirad. In haminro nişon medihad, ki daraçaji madaniji texnikiji sinfi raʙocij ʙaroji asoshoji muxolifati ʙajni mihnati əaqli va mihnati çismi mavçud ʙudagiro kanda partoftan ʙa daraçaji darkori ʙaland şudagi hast, muxolifati ʙajni mihnati əaqli va mihnati çismi holekaj ʙarham xūrdagi hast, daraçaji hosildihiji mihnat ʙoşad, ʙa cunon zinaji ʙalande rasidagi hast, ki on mukamal farovon ʙudani cizhoji masrifotro ihtijoç karda metavonad, ʙinoʙarin çaməijat imkonijat dorad, ki in cizhoro muvofiqi talaʙoti clenhoji xud taqsim kunad".

Az in du nişondodi raso va ravşani rafiq Stalin şumoho tamomi tafriqaji ʙajni sotsializm va komunizmro muşarah meʙineton.

Ba gumon hast, ki ʙa in muəajankunihoji klassikiji az taraf rafiq Stalin ʙa sotsializm va komunizm doda şudagi jagon gapi digar əilova kardan mumkin ʙoşad.

Aknun, rafiqho, dar xususi imkonijati dar jak mamlakat zafar joftani komunizm gap mezanam. Haminro guftan lozim hast, ki dar şarojathoji davroni [soveti ʙaroji soxtani

(Davomaş dar varaqi 2)

Sjezdi 10-umi Umumiitifoqiji komsomoli lenini

Maçlisi pagohiji 13-umi aprel

Dar dokladi rafiq Kosarev muzo-
kiraho rūzi dujum kaşol joftand.
Maçlisi pagohiji 13-umi aprelro
sekretari TsK LKSMU rafiq Andre-
jev jila kard. Suxani jakum ʙa sek-
retari taşkiloti komsomoliji qişloqi
oşelje (Ukraina) tavaludçoji ʙa-
ali „pançsadciho" rafiq Tişcenko
doda şud.

Rafiq Tişcenko ʙa zaʙoni ukraini,
taşkiloti komsomoli ʙa kori Marija
Demcenko, Marina Gnatenko va ʙa
digar „pançsadciho", cixel jordam
doda istodageşro caqcaq
kard. U az navisandahoju şoərhoji
talaʙ kard, ki az xususi qah-
ramonhoji mihnat, az xususi qahra-
, dar ʙoloji havo va darjoho
istodagi romanhoju qazal-
, piesahoji navi max-
sahnahoji kolxozi ʙudagi

Sekretari Krajkom komsomoli Qa-
zaqiston rafiq Taştitūv ham dar su-
xani mazmuni xud asosan ʙa masəalahoji korhoji madani istoda guzaşt.

Rafiq Zolotarjūv (Kavkazi Şimoli) az nomi rahiohancihoji çuvon sjezdro taʙrik karda, muvafaqijathoji transporti rahi ohanro nişon doda guzaşt.

U xizmati kaloni komsomolho, cunonci, Pjūtr Krivonos, maşinist Ognev va digaraşon nişon dodagiro ʙajon karda guzaşt, ki onho kori asloji xud qati teorijaji oportunistiji „hadnok" ʙudagiro şikasta partoftand.

Zolotarjūv cunin guft, ki komsomolho jakço ʙo hamrohi transportcimolho dar tahti raʙʙariji ustoji usulho dar tahti raʙʙariji stalini rafiq L.M. Kaganūvic ʙaroji vazifahoji dar jak sutka 100 hazor vagon ʙor kardanro içro kardan gūştin meʙarand.

Rafiq Mgeladze (sekretari TsK komsomoli Gruzija) ʙa suxan ʙuromada az xususi taraqi karda mustahkam şudani taşkilothoji miliji komsomol gap zad. U cunin guft, ki komsomolhoji Gruzija kanori darjoji Sijoh ʙa ʙoqi sar to poh meşukuftagi gaştanaşro ʙa dast medarorand.

Rafiq Orexūv (Maskov) dar suxani xud ʙa masəalaji taəlimoti texnikagi istoda guzaşt.

Sekretari okkom komsomoli Xaʙarovsk rafiq Şişkin ʙa masəalaji ʙunjodijati sovetiji Sarqi Dur, ʙa vazifahoji komsomol dar ʙoʙati hamin qalʙaji mamlakati sotsializmro mustahkam kardan istoda guzaşt.

Baədi suxani rafiq Bandin (oʙlasti Celjaʙinsk) ʙofandazan—ordendor Dusja Vinogradūva ʙa suxan ʙuromad.

Ba sjezd az xususi koraş dar tsex va dar komsomol caqcaq karda, u ʙoz jakʙori digar az xususi masəalaji ʙisjor odamhoji çuvoni nomdori mamlakati mo holekaj ʙa on xohişmand ʙudagi, jaəne az xususi taəlim giriftan, çihati madani taraqi kardan gap zad.

Ba ʙoloji trisuna traktorcizani taərifaʙi Ukraina — Paşa Angolina ʙuromad.

Paşa Angolina ʙa sjezd caq-caq kard, ki çuvonhoji kolxoziji Donʙas rūz ʙa rūz sohiʙi madanijat şuda va texnikaji murakaʙi xoçagiji qişloqiro jod girifta istodin. U qahramonzanhoji mihnati kolxozi, gūştini onho ʙaroji hosiloti ʙalandi dasthoji sotsialisti meʙurdageşonro nişon doda guzaşt. Delegatho suxanhoji ūro ʙo diqati zūr gūş kardand.

Dar sjezdi 2-umi kolxozcihoji udarnik man ʙa rafiq Stalin vaəda doda ʙudam, ki dar rajonam az zanho dah ʙrigadahoji traktori taşkil medihan. Hozir ʙo şodiji zūr ʙa sjezdi komsomoli lenini gufta metavonam, ki hamin voçiʙijatro ʙo əizzati ʙaland içro kardam. Hozir dar dasthoji kolxoziji Donʙas holekaj 100 ʙrigadahoji traktoriji az zanho taşkil doda şudagi kor karda istodin! Dah tahi on ʙrigadahoro xudi man taşkil dodam. Sardori onho panç duxtarhoji ordendor hastand.

Baədi Paşa Angelina maşinisti nomdori itifoqi soveti Pjūtr Krivonos ʙa suxan ʙuromad. Suxanhoji avalini taʙrikiji az muhaʙatiji ətaşin pur ʙudageşro, ū ʙa un odami mohoro az zafar ʙa zafar ʙurda istodagi ʙa muəalimi ʙuzurg, əoqil va rafiqi çuvonho rafiq Stalin rasond. Soni ū az nomi komsomolhoji rahi ohaniji Donetsk ʙa narkomi ohanini transport **L. M. Kaganvic** salomi ʙojevoji rasond.

Maşinisti ʙehtarini mamlakat az xususi kori komsomoli rahi ohaniji Donetsk gap zada va ʙo takaʙuri cunin guft, ki transport dar tahti rahnamariji ozmuda şudagiji pajravi nazdiktarini Stalin—Lazar Mojsejevic Kaganūvic, rūz ʙa rūz taraqi karda istodast, va dar in kori ʙuzurg komsomoli rahi ohaniji Donetsk ʙa ū naqz jordam doda istodast.

Rafiq Krivonos ʙa projekti ustavi navi komsomol fikraşro guft. U taklif kard, ki ʙa safi komsomol ʙudani çuvonhoro, ʙa organhoji rahʙarikunandaji komsomol ʙajor karda şudani komsomol jo naşudanaş nigoh nakarda to qadri 30 solagi zijod karda şavad.

—Az ci saʙaʙ? Az hamin saʙaʙ ki dar mamlakati mo çuvoni in qadri 17-18 solagi nest. Mo odamhoji qadri 26 sola hole ʙoz xudro çuvon his karda istodem. Maşinistho, mexanikho, texnikho, inʙenerhoji mohoro gireton. Onho qadri 26-30 sola hastand. Az ci saʙaʙ huquqi onho ʙaroji korhoji komsomoli mohoro faəolona hal kardan doştageşonro az onho girem?

Soni rajisi soveti əoliji fizkultura rafiq **Mantsev**, rafiqa Jusupūva duxtari çuvon—turcanka ʙa suxan ʙuromadand.

Dar maçlisi pagohi ʙa munokira hamcunin rafiqho Avgustajtis (BSSR va Tumcenko (Leningrad) ʙa suxan ʙuromadand.

Dar zeri qarsakzanihoji ʙaəçi durudaroz va sadohoji „Ura" sjezd ʙa navisandaji dūstdor va rafiqi çuvonho Aleksej Maksimovic Gorkij xati taʙriki qaʙul kard. Baəd sjezd taʙriki askarhoji surx va komandirhoji floti darjoji Sijohro gūş kard.

Dar maçlisi pagohi, dar kori sjezd sekretari TsK VKP(ʙ) rafiq A. A. Andrejev qism girift.

(UzTAG).

Davomi suxani rafiq Akmal Ikromov

çaməijati kommunisti jagon manəijat nest.

Rafiq Stalin guftagi hast, ki „cihati teorija cunon holati çaməijatro farz kardan ʙudan mumkin; hast, ki dar on sinfho nestand, gosudarstvo ham mavçud nest, lekin xalqi silohgiije mavçud hast, ki on çaməijati sesinfi xudro az duşmanhoji ʙeruna muhofizat mekunad".

Az in suxanho mo meʙinem, ki dar şarojati davragiriji kapitalisti istiqomat kardani çaməijati komunisti mumkin hast.

Iqrori kardanam lozim hast, rafiqho ki man ʙisjor vaqtho harxel xatho megiram; soʙiʙhoji on xatcaho ʙa in jo vaj savol çavoʙ dodani maro iltimos mekunand. Xudi hamun talaʙahoji maktaʙi nomi Sverdlūv, ki onho dūsti man hastand, ʙa man xatʙa navişta „dar maktaʙho harakati staxanūvi mavçud şuda metavonad-mi?" gufta pursida ʙudand.

Çavonhoji mo harakati staxanūviro dūst medorand, ʙinoʙarin staxanūvci şudan mexohand. Inxel faəolijati çavonho, ʙaroji doniş giriftan kūşiş doştani onhoro mo harçoniʙa taərif mekunem. Amo in masəala ʙa mo hamiro maəlum karda medihad, ki çavonhoji mo dar maktaʙho va dar taşkilothoji komsomoli ʙa savolhoji muhimi xud na hama vaqt çavoʙ megirand. Ba rafiqhoje ki dar maktaʙ mavçud ʙudani harakati staxanūvi mumkin hast mi gufta pursida ʙudand, man maslihat dodam, ki onho gazetahoji „Komsomolskaja Pravda" va „Pionerskaja Pravdaro" xonand. Baroʙari hamin man ʙa onho nomerhoji darkoriji on gazetahoro nişon dodam, ki dar onço onho ʙa savoli xud çavoʙi mukammal mejaʙand.

Baəzeho ūjla mekunand, ki faqat xondani harxel romanhoji hodisahoji əaçoiʙ va fantazijanok doştagi zavqi kasro meovarda ʙoşad. Ne, cizi gufta rasidagi zavqovar on hast, ki agar on az zindagoni girifta şuda ʙoşad. Ba kori korkunhoji gazetahoji mo madad rasondanamo darkor hast. Onhoro faqat tanqid nakarda, ʙalke hamcunin ʙa onho madad rasondan lozim hast, ki onho zindagoniji navi moro zavqovartar va putatar nişon dihand, maqsad in ki ʙa vositaji in zindagoniji onho nişon dodagi nacahoji mo tarʙija joʙand.

Hamcunin dar xususi masəalahoji kori madaniji komsomol gap zada guzaştan lozim hast.

Asosi kori madani ʙaroji nest kardani ʙesavodi gūştin ʙurdan meʙoşad. Alvaqt dar Uzʙekistan to nim million odam ʙutunan ʙesavod hastand. Ƣajr az in, az 200 hazor zijodtar odamhoji maktaʙi nest kardani ʙesavodiro tamom karda kamsavod hisoʙ mejoftagi mavçud hastand. Ana az inço ʙesavodho va kamsavodho az 700 hazor nafar zijodtar ʙudagiçonro meʙinem. Bajni odamhoji xudaşonro savodnok gufta megaştagije ki jak vaqte maktaʙi nest kardani ʙesavodiro tamom karda ʙudand, ʙisjor odamhoje joft meşavand, ki az sari nav ʙesavod şuda mondagi hastand.

Ba nazdi mo cunin vazifaje meistand, ki dar soli 1937-um dar mamlakat jagon odami ʙesavod namonad, va in vazifaro mo ʙojad ʙa guftor ne, ʙalke ʙa ravişi haqiqi, dar əamal içro kunem.

Ba kori nest kardani ʙesavodi pulu vositaji ʙisjore çudo karda şudagi hast; muəalimho va ʙinohoji maktaʙ mavçud hastand. Faqat taşkil kardani taəlim memonad. In vazifaji kaloni çavoʙgarinok hast. On ʙaroji hal karda şudani xud programaji konkretiji kor ʙurdani har jak taşkiloti komsomoli va tamomi digar taşkilothoro talaʙ mekunad.

Dar sostavi muəalimhoji qişloqiji mo 80 protsentaşon sinu soli komsomoli dorand. Xususan ana hamin ahvol komsomolro voçiʙ mekunad, ki on dar ʙoʙati nest kardani ʙesavodi çudo ham faəolona kor guzaronad. Ba har odam ʙaroji ʙesavodiji ūro nest kardan madad rasondan lozim hast. Mana hamin kori əizatgini komsomolho meʙoşad.

Ba nazdiki TsK KP(ʙ) Uz masəalaji ci xel teztaru naqztar nest kardani ʙesavodi va maqumi mondanu ʙaland ʙardoştani daraçaji savodi odamhoji navakak az maktaʙi likʙez guzaştagiro ʙançida ʙaromad. Dar in xusus mo ʙisjor korhoro naguzarondem. Ba maqsadi daraçaji savod odamhoro maqumi kunondanu ʙaland ʙardoştan masalan dar gazetahoji rajoni varaqi maxsus taşkil kardan lozim ki on harfhoji kalon qati cop şuda ʙarojad. Dar in varaqi maxsus tekstan doklad cop nakarda, ʙalke maqolaja xaʙarhoji zavqovaru muhimi zindagoni va parcahoji adaʙijoti nafisro cop karda ʙurovardan lozim hast, matlaʙ in ki hamaji inro odamho ʙa zavqmandi xonda ʙaromada, ʙaroji daraçaji savodi xudro ʙoz ham inguna ʙaland ʙardoştan havasgor şavand. Bo xudi hamin maqsad hamcunin jak qator kitoʙhoji zavqovar cop karda ʙurovardan darkor hast.

Lekin, rafiqho, kori madaniji mo ʙojad hamin qati tamom naşavad. Baəzeho faqat ʙesavodiro ʙarham zanem, ʙaəd ʙa xususi madanijat kor xud az xud peş raftan megirad gufta fikr mekunand. In nodurust hast. In xel fikr kardan lozim nest.

Hole ham dar hajoti mo xele elementhoji ʙemadanijati dida meşavand. Hole ham ʙisjor xonahoje mavçud hastand, ki tareza nadorand, ʙaçoji pecka sandali memonand, ʙoliştḥojaşon çild nadorand, ʙa ʙoloji ʙistar çopiş (prostinja) nameandozand. Soʙun cidūman kor farmojida meşavad, liʙosi takro der-der meşūjand. Man xavotir doram, ki ʙalke ʙajni delegathoji hamin sjezd ham odamhoji poroşūku şcotkaji dandon tozakuniro namedonistagi mavçud ʙoşand.

Hamaji haminro, alʙatta, ʙartaraf kardani mo zarur hast va in korro mo ʙa vositaji ahmijati tozagi, pokizaʙoşi va digaraşro maənidod kardan meguzaronem. Az tarafi digar, hamaji haminro ʙa vositaji əiʙrati namunaji şaxsiji xud taəlim dodanamo darkor hast.

Dar gūştini ʙaroji madanijati proletari ʙorda meşudagi mo ʙojad xudro az „madanijati" feodalizm va kapitalizm qatəijan çudo girem. Lekin, rafiqho, inro hamin nafahmeton, ki mo gūjo tamomi merosi madaniji guzaştaji az kapitalizm mondagiro ʙarham mezada ʙoşem. Ne, mo, komunistho, az on tamomi cizhoji naqzu ʙalandi xoh dar ʙoʙati adaʙijoti nafis jo arxitektura va xoh dar ʙoʙati muzika, ilmu fann va digaraş doştageşro megirem. Majxonaho, fohişaxonaho, tserkovho, macitho, naşəakaşi va digaru digar „madanijathoji" ʙurzuazijaro mo qaʙul nakarda, rad mekunem. In xel „madanijatro" mo ʙojad to kursiaş vajron karda, ʙa muqoʙili on madanijati sotsialistiji xudro ʙunjod kunem.

Ba çavonhoji mo duxtar qati əaşulahoji kūhnaji dilşikastaro xondan nameforidagi şudast. Çavonho ʙa asʙoʙhoji zijoda madani muziki, va əaşulahoji navi xuşvaqtona guzaşta istodin. Amo ʙo vuçudi hamin dar in ʙoʙat hanuz xele kam kor karda şuda istodast. Agar az sekretarhoji rajkomhoji komsomol va komsomolhoji faəoli Uzʙek ʙaədi hamin maçlisamo jagon əaşulaji inqiloʙi xonda diheton gufta iltimos kunem, man ʙovar doram, ki ʙisjori onho in korro karda nametavonand. Onho mo kompozitor va digaraş nadorem gufta ʙaəzan nişon medihand. Lekin ʙa şumoho lozim hast, ki əaşula kardanro az askarhoji surx jod gireton. Har vaqte ki man ʙa divizijaji ūzʙeki ravam, dar onço əaşulaju xorhoji aəloje meşunavam. Maktaʙxonhoji mo ham naqz əaşula mekunand. Onho ʙisjor əaşulahoji naqz dorand. Xūş, az ci saʙaʙ ʙisjori şumoho əaşulahoji nav xonda nametavoneton? Az rūji gap, hajoti kūhna hozir ham taəsir dorad. Əaraʙho „odami az rah ʙegardondagi ʙojad xudaş içro kunandaji on masəala ʙoşad" megūjand. Oxir şumoho ku hajoti nav, madanijati navro taşviqot mekuneton, ʙinoʙarin on gapi taşviqot mekardagetonro ʙojad xudi şumoho ham içro kuneton, naʙoşad şumohoro ʙa ʙekorageş manaʙ mezadagi hisoʙ karda metavonand. Baroji sanəati teatr, muzika, va əaşulaxoniro taraqqi dodan dar mo tamomi şarojatho mavçud hastand-ku.

Cojxonahoji surxi kolxozho va qişloqhoji mo çihati mazmuni kor va asʙoʙu ançomi xud ʙolekaj xele peşrav şuda, faqat çoji cojnūşi ʙudani xudro pasi sar kardagi hastand. Onho hozir kluʙhoji kolxozi meʙoşand, va man ūjla mekunam, ki onhoro alhol faqat ʙaroji dar onço coj nūşidan cojxonaji surx gufta nom ʙurdan nodurust hast. Ba mo lozim hast, ki qismi kaloni in cojxona va peş az hama cojxonahoji surxi navi kolxoziro ʙa kluʙi kolxozi gardonem va ʙaroji dar onho kori əomaviju madani va sijosi ʙa tariqi namunavi ʙa rah mondan gūştin ʙarem.

Man fikr mekunam, ki şumoho va tamomi taşkilothoji komsomoliji Uzʙekiston ʙa in kor caspida, ʙa in ucastoki kalonu muhim va ʙaroʙari hamin qin ʙudagiji fronti madaniji mo sardori mekuneton va dar on, monandi digar ucastokho, ʙa muvaffaqijathoji kalon sohiʙ meşaveton.

Bajni əoma kori madani guzarondan—jake az ucastokhoji muhimtarini gūştini sinfiji mo hast. Dar inço mo ʙaroji nest kardani xurofothoji ʙoqimondaji madanijati kūhnaji feodaliju ʙurzuazi, ʙaroji əomaji raʙociho va kolxozcihoro az nav tarʙijaji sotsialisti dodan gūştin meʙarem.

V. Az ʙoʙati ʙo duxtarho kor ʙurdan

Masəalaji digare ki man diqqati şumoro ʙa on çalʙ kardan mexoham va on ucastoki muhimtarin hast,— in masəalaji ʙo duxtarho kor ʙurdan meʙoşad.

Muhimiji in ucastok ʙuzurg hast. Rafiq Stalin ʙa masəalaji ʙajni zanho korro ʙa rah mondan diqqati maxsus medihad. Bo initsiativaji ū dar xususi ʙajni çavonzanho va duxtarho kor ʙurdan soveşcaniho guzaronda şuda ʙudand.

Peş az inqiloʙ zanho qismi rafta rasidagi mazlumi çaməijati insoni ʙudand. Mo hozir ham dar hajot va tariqathoji qişloqu şahr ʙisjor xurofothoji ʙoqimondaji davroni guzaştaji feodaliju kapitalistiro meʙinem.

Masəalahoji ʙajni zanho kor ʙurdan xususan dar respuʙlikahoji milli va peş az hama dar respuʙlikahoji şarqi ʙa tariqi çidi meistand, cunki dar inço, ƣajr az davroni kūhnaji gosudarstvogi, dar xususi zanhoro mazlum kardan dinu şariəati islom roli maxsuse ʙozi mekard, ki on hozir ham, ʙoqimondagiji madani əomaro fojda ʙurda, ʙa kori ʙajni zanhoji meguzarondagimo muqoʙilijat mekunad.

Agarcande az tarafi hukumati soveti dar xususi zanhoro mukammal ozod kardan jak qator coraʙinihoji qatəi guzaronda şuda ʙoşand va guzaronda şuda omada istoda ʙoşand ham, agarcanda qonunhoji ʙaroji vajron kardani huquqi zanho çazoji saxt medodagi mavçud ʙoşand ham ki,—ʙo vuçudi hamin ham ʙisjor fakthoji duxtarhoji xurdsolhoro ʙa şavhar dodan, qalin giriftan (jaəne zanro xaridanu furūxtan), ʙa zindagoniji ʙa tavri xudi ozodonaji zani mihnatkaş muqoʙilijat kardan dida meşavand, in cunin fakthoji ʙa zan ʙa tariqi vahşijona hukum rondani mardho, zanro ʙa qinu əazoʙ girifta, hato zada jerador kardan va kuştan ʙarham zada şudagi nestand.

Şumoho medoneton, ki dar prezidiumi sjezdaton—ki on az çavonhoji peşqadami komsomoli Uzʙekiston əiʙorat hast—du nafar çavonduxtarho nişastin, ki onho qurʙoni muəomilaji darandagiji ʙa zanho karda meşudagi şuda ʙudand. Man dar inço az duxtarho ʙajni şumoho delegatkahoji ʙa vaqtaş ʙa şavhar furūxta şudagi jo in ki ʙa harxel əazoʙu xoriho giriftor karda şudagi hastand-mi gufta pursidam, va ʙa man az cor taraf hastand gufta çavoʙ dodand. Az in xel çavoʙ duxtarho az 30 nafar zijodtar ʙaromadand.

Dar dokladi rafiq Ortiqūv va dar muʙokirahoji vakilhoji az rajonho omadagi ham az xususi dahho hamin faktho gap zada şud. Man ʙoşam dar xususi du-se fakt gap zada meguzaram va maqsadi man—ʙa vositaji in faktho cunon ahvolro nişon dodan meʙoşad ki çaməijatcigiji mo ʙa daraçaji lojiqanda taşkilmandi nadorad va dar xususi ʙo in vilati ʙuzurgtarin gūştin ʙurdan corahoji xoh az tarafi taşkilothoji partijagiju komsomoliji Uzʙekiston va xoh az tarafi organhoji posʙoni qonunijati inqiloʙi dida meşudagi, sust meʙoşand. Mana, masalan, rafiqaji dar rajoni Qaradarjo istiqomat mekardagiro megirem; in rafiqa ʙa zūr ʙa vositaji gurextan az kuştani şavharaş xaloʙ şudast. Ū jerador karda şudast va ūro ʙa kasalxona ʙurdin, amo ʙaroji ahvoli tansihatiji ūro fahmidan va ʙa ū cixel nigohu ʙin karda şuda istodageşro donistan heç kas omada xaʙar nagiriftast. Ƣajr az in, kirdori laəinonaji ʙa ū karda şudagiro heç kas ʙa sarvaqtaş taftiş nakardast va çaməijatcigiji rajon ʙa munosiʙati ʙa in çavonduxtar huçumu niqorgiriji kulaki karda şuda moʙilizatsija karda naşudast. Faqat dar natiçaji daxl kardani taşkilothoji respuʙlikoni in çavon duxtari kasalro aeroplan qati ʙa Toşkand ovarda, dar xususi nigohu ʙini lojiqanda taşkil dodan, ʙa ū muəomilaji naqzi rafiqona karda şud. Ba taşkilothoji rajoni ʙa ravişi maxsus nişon doda guzaştan lozim şud, ki onho az tamomi in voqiəa ʙaroji xud saʙaqhoji darkori ʙurorand.

Jo ki ana fakti digarero megirem. Sekretari taşkiloti komsomoliji jake az texnikumho Ƣanijūva, ʙa jak spekuljant ʙa zani rasida, xondanro partofta, az kolxoz ʙuromada, farançin pūşida megaştagi şudast. Tamomi in voqiəa cixel ʙa vuçud omada tavonistast va az on taşkiloti komsomoli ci xel saʙaq—ʙurovar dast?—guftagi savol meʙurojad. Dar in xusus qariʙ heç jak kor karda naşudast.

Jo ki ana kori Xodicaoji dar rajoni Oktjaʙr istiqomat mekardagiro megirem. Ba vositaji huçati qalʙaki soxtan sinu soli ūro kalon kunonda, ūro az maktaʙ ʙurovarda, farançin pūşonda, ʙa şavhar dodani şudin. Dar in kor jo du nafar odamhoji ʙileti partijagi doştagi qism giriftagi hastand. Amo rajkompartijaji rajoni Oktjaʙr dar xususi kirdori in çinojatkorho jagon cora nadidast.

Dar rajoni Bauman sudi xalqije ki ʙojad dar xususi ʙa içro rasonda şudani qonunhoji hukumati soveti nazorat kunad, xudaş duxtarʙacaji 13 solaro—ʙa zani giriftast, nojiʙi raisi rajispolkomi xudi hamin rajon Rahmatulojūv, zanaşro dar kūca dida, ʙa peşi nazari hama girifta zadast. Upravljajuşciji korhoji rajkompartijaji rajoni Bauman Ƣafurūv ʙoəati 4-i rūz ʙa xona omada, zanaşro dar xona najoftast, vaqte ki zanaka omadast, Ƣafurūv ūro girifta zadast. Xūş rajkompartijaji rajoni Bauman ci cora didast? On hato tamomi in çinojathoji jak qator korkunhoji rajoniro ʙançida ham naʙuromadast.

Vakili komisijaji kontroli partijagi nazdi TsK VKP(ʙ) dar Uzʙekiston ʙudagi tamomi in korhoro taftiş karda ʙuromad, va mo ʙaroji az onho ʙa tamomi taşkiloti partijagiji Uzʙekiston saʙaq ʙurovardan, in masəalaro dar ʙjuroji TsK KP(ʙ)Uz monda istodem.

Mo ʙojad na faqat gunahkorhoji ʙevositaji ʙa zan muəomilaju nazari vahşijona mekardagiro çazo dihem, ʙalke ʙojad hamcunin on odamhojero ki ʙa tamomi in korho ʙeparvojona nazar karda, dar haqiqat ʙa maləunhoje ki zanro əazoʙ medodagi madad merasonand ʙa çavoʙgari kaşand. Ba mo hamin ahvolro ʙa dast darovardan lozim hast, ki kadom şaxsi ʙa huquqi zanho huçum kardagi ʙa xudi taftiş karda şuda, gunahkorhoro çazo doda şavad, matlaʙ in ki digarho inro dida, ʙa zan muəomilaji ʙad kardan mumkin naʙudageşro fahmida girand.

Ba masəalaji duxtarhoro tarʙija dodan va ʙaroji kor çaməijati faəolijati onhoro ʙaland ʙardoştan hanuz ham kam diqqat monda meşavad. Jak ʙara dar nazdi TsK KP(ʙ) Uz soveşcaniji çavonduxtarhoji faəoli şahri Toşkand guzaronda şuda ʙud. Dar in soveşcanijaro taşkil dodan maəlum şud, ki dar gorkom komsomoli Toşkand hato rūji xati duxtarhoji faəol mavçud naʙudast. Gorkom çavonduxtarhoji faəolro namedonistast, ʙo onho jagon kor nameguzarondast, ʙinoʙarin—dahho çavonduxtarhoji az past ʙa ʙolo ʙurovarda ʙa kor monda şudagi na dar taəlimamo va na dar koramo madad rasonda nameşavad gufta əarz karda istodanaşon əaçoiʙ gap nest.

Vajronkunandahoji qonunhoji sovetiro çazo dodan in jak masəala hast, amo masəalaji rafta rasidagi asosi dar in hast, ki çavonduxtarhoro tarʙija dihem, onhoro ʙa korkardaʙurori çalʙ kunem, dar zindagoniji korkardaʙuroriju kolxozi faəolona qism megiriftagi kunonem, onhoro ʙa kori rahʙari kunandaji çaməijati çalʙ kunem. Dar kolxozho ʙa kori rahʙari kunandagi az duxtarho hanuz çudo kam hastand. Bisjor vaqtho cunin ahvolro didan mumkin hast: çavonduxtar ʙa jagon kori vazmini sari zamin maşqul hast, lekin jagon jigiti pahlavoni ʙaquvvat dar kantseljarija taʙelci va jo hisoʙci şuda kor karda meşinad.

Hamcunin masəalaji dar maktaʙ xondani çavonduxtarho ʙa nazdi mo ʙa tariqi çidi istodast. Bisjor vaqtho cunin ahvolro didan mumkin hast: duxtar 13-14 sola ki şud, ūro digar ʙa maktaʙ raftan namonda, sinu solaşro du se sol zijod kunonda ūro ʙa şavhar medihand. Az in xel faktho kam nest, Dar inço, xususan dar şahrhoji kūhna va hamcunin dar qişloqho taəsiri əamalijoti aksulinqiloʙiji duşmani sinfi—ʙoju muloho dida meşavand. Onho, ʙa padaru modari duxtar harçoniʙa taəsir karda, əoqiʙ mondagiji onhoro munfiəat ʙurda cunin megūjand: «duxtaraton kalonakaki nazargir şudast, agar ūro hozir ʙa şavhar nadihed, ū ʙefarançin gaşta, vajron meşavad, ungoh ūro heç kas ʙa zani namegirad, ū şumoro şarmanda mekunad». Binoʙarin dar şahrhoji kaloni mo Toşkand, Qūqond, Namangon, Andiçon, Samarqand hanuz ham qismi ʙisjori zanho farançin pūşida gaştanaşon tifoqan nest.

Dar fronti ozodiji zanho mo ʙojad ʙa muqoʙili duşmanhoji sinfi gūştini zijoda qatəi ʙarem, agenturaji onhoro foş kunem va ʙaroʙari hamin ci xele ʙolekaj guftam, ʙajni zanho va xususan ʙajni çavonduxtarho kori əomavija sijosi va tarʙijagiji xudro zūr va ʙehtar kunondanamo darkor hast.

Az rafiqhoji ʙa muzokira ʙuromadagi dar inço heç kas az xususi az Uzʙeckaho traktoristka nadoştanamo gap nazadast, lekin dar in xusus az tamomi respuʙlikahoji itifoq əoqiʙ monda istodem. In ʙa mo ʙutun şarmandagi. Tamomi traktoristkahoji Uzʙeckaro lola qati şumurdanamo mumkin hast. Ba masəalaji az çavonduxtarho va dar navʙati aval az komsomolka traktoristka tajor kardan diqqati rafta rasidagi çidi mondan darkor hast.

VI. Az ʙoʙati rahʙariji komsomol va komsomolhoji ordendor

Aknun içozat diheton, ki dar xususi sistemaji rahʙariji komsomoli va norasogihoji on jak cand dahn gap zada guzaram.

Komsomol jordamciji faəol va çojgiri lojiqandaji partijaji mo meʙoşad. On namunahoji aəloji ʙolşevikiji kori xudro nişon doda istodast. 30 nafar komsomolhoji Uzʙekiston ʙaroji paxta ʙaxşişi əoli orden giriftageşon tifoqan nest. Bajni ordendorho jak qator çavonduxtarho: Toçixon Tūrajūva, Zajnaʙ Amonūva va digarho hastand. Hamcunin dar respuʙlika hosiloti rafta rasidagi ʙalandi ,paxtaro zvenoji ʙrigadahoji komsomolho rahʙari kardagi dodageşon tifoqan nest. Masalan zvenoju ʙrigadahoji komsomolho Holimūv, Ahmadalijūv va Ishoqūv hamin hastand. Hato paxtakori maşhur Fajzulo Junusūv dar ʙrigadaji komsomolka Zajnaʙ Amonūva rahʙari mekardagi kor mekunad. (Qarsakzaniho).

Lekin haminro gufta guzaştan lozim hast, ki ʙa komsomolho ʙaroji koraşonro naqztar taşkil dodan va az on natiçahoji zijoda naqz giriftan rajkomhoji komsomol na hama vaqt madad merasonand.

Caqcaqi ʙo rafiq Ortiqūv kardagimo ʙa jodam omada istodast: ū ʙa nazdi man sekretarhoji rajkomhoji komsomoli rajūnhoji staxanūvciji ordendori daşthoji paxtaro çamə kardan lozim hast mi jo ne gufta ʙa maşvarat giriftan omada ʙud. Mo dar on vaqt ʙa cunin fikr omadem, ki aval rajkomhoji komsomoli on rajonho ʙa kori komsomolhoji ordendor ci xel madad rasonda istodanaşonro ʙançida ʙaromadan darkor hast. Maəlum şud, ki ƣajr az du-se rajkom, digar rajkomho na faqat ʙa ordendorhoji xud madadrasoniro taşkil nadodin, ʙalke hato ordendorhoji xudro namedonistin va nomi onhoro dafəaji aval faqat az matʙuot şunida ʙudin. Amo ʙaəd az hamin ham ʙa kori onho diqqati çidi namondin.

Ana ʙaroji misol rahʙarhoji rajkom komsomoli Marƣelonro megirem. Onho rafiq Halimūv ʙorin qahramonro hato namedonistin, jagon ʙor ham ūro ʙa rajkom çeq nazadin, ʙa munosiʙati ʙaxşiş giriftageş muʙorakʙozi dodan ham naomadin, ūro ʙa əomaji komsomolho nişon nadodin. Hato cunin faktkoje dida meşavand, korkunhoji ʙaəze rajkomhoji komsomol ʙa ,kori durusti komsomolhoji qahramon hato zarar rasonda, onhoro az kor çeq zada rūzi ozod dar rajkom nigoh doştin.

Ba hama maəlum hast, ki az xususi kolxozcihoro rūz, dar vaqti korajon ʙa harxel soveşcanijaho çeq zada nigoh nadoştan va az xususi soveşcaniho namozdigari guzaronda, onro ʙa jak vaqti kūtoh tamom kardan TsK VKP(ʙ) qaror ʙurovardagi hast, maqsadi on qaror in hast, ki ʙaʙariho va rūzi rūzona tamomi aktiv, tamomi komunistho va komsomolho ʙa kor maşqul ʙoşand. Muvofiqi hamin qaror mo ʙa komsomolho cunin guftem, jak ʙoəat nigoh karda isteton va agar az rajkomi komsomol ʙa rajon çeq zada şudani şumo ʙotil şud gufta xaʙar firistonda naşavad, ungoh raveton. Dar natiçaji sançiş maəlum şud, ki dar on rūz rajkomi komsomol tamomi komsomolhoro ʙa markazi rajon çeq zada ʙudast, in xel əamal ʙutun notūƣri hast. (Qarsakzaniho).

In na faqat xalal dodani kori kolxoz hast, ʙalke hamcunin intereshoji kolxozho, kolxozciho va xudi komsomolhoro nafahmidan meʙoşad. Ana az hamin saʙaʙ mo ʙojad az korkunhoji rahʙarikunandaji komsomol talaʙ kunem, ki onho az qarorhoji partija va hukumat naqz xaʙardor ʙoşand. Az onho talaʙ kunem, ki onho kamtar ƣalat kunand, administratori nakunand, ʙa komsomolhoji dar proizvodsto kor mekardagi va ʙa komsomolhoji dar maktaʙ xondagi ʙisjortar madad rasonand.

Man ʙoz haminro guftanam lozim hast, ki agarcande az tarafi rajkomhoji partija ʙa taşkilothoji komsomoli rahʙari kardan ʙaəzan ʙehtar şuda ʙoşad ham, ki ʙo vuçudi hamin jak qator rajkomhoji partija ʙa komsomol cuqur va harçoniʙa maşquli nakarda istodin. Agar gohho: az ci saʙaʙ ʙa komsomol maşquli namekuneton?—gufta pursed, „ʙa sançişi partijagi va tartiʙ ovardani xoçagiji partijagi va digaraş ʙand ʙudem"—gufta çavoʙ medihand. In çavoʙ nest.

Dar vaqti ʙo taşkilothoji komsomoli əaloqa nadoştan va az kori tajor kardani çojgirhoji mo dar ʙudan xoçagiji partijagiro ʙa tartiʙ ovardan mumkin hast-mi.

Ba komsomol xususan rajkomhoji partijaji rajoni Qaroqūl (sekretari on rafiq Iʙrohimūv, soʙiq komsomol), Pajariq va Cust noqanoəatʙaxş rahʙari karda istodin. In rajkomhoji partija ƣajri rūznomahoji komitethoji komsomoliro tasdiq kardan, ʙa jagon masəalaji digari komsomol maçʙuri nakardin, dar xususi jagon masəalaji muhimtarini kor ,dokladi rajkomhoji komsomolro naşunidin.

Man fikr mekunam, ki mo korkunhoji partijagiji xudro taəlim doda metavonem, ki onho kori komsomoliro jake az ucastokhoji muhimtarin, tamomi kori partijagiji mo hisoʙ karda, ʙa on ʙa tariqi haqiqi cun lojiqanda maşquli kunand.

* * *

Rafiqho, suxanamro tamom karda istoda, man ʙojad şumohoro taəkid kunam, ki az tamomi kori taşkilothoji partijagi va organhoji sovetiji mo kopijakaşi nakuneton, ʙa kori rafta rasidagi əizatgini xud—ʙa kori çavonhoro ʙa içroji qarordodhoji partijaji mo taşkil dodan—maşqul kuneton, va xususan in ki, ci xele rafiq Stalin çavoʙ dodagi hast, ʙa kori tarʙijaji çavonho caspeton, onhoro ʙa asosi internatsionalizmi leniniju stalini tarʙija diheton, onhoro ʙa ilhomi ʙa partijaji mo, ʙa vatani sotsialist çudo ham cuqur çonsupor ʙudan tarʙija diheton. Dar masəalaji mudofiəaji mamlakat dar gūştini ʙaroji zafari komunizm ʙaroji kori proletariati çihoni ʙurda meşudagi, faəolijat, çonsupori, ƣajuri va gerdiliji çavonhoji moro ʙaland ʙardoreton.

Dar çavonho, cun jake az sifathoji avalinu zaruri ʙolşevik, xoksori [illegible] tarʙija diheton, cunon [illegible] ki on dar gvardijaji kūhna mo dida meşavad, on dar rafiq Lenin dida meşud va onro ʙa mo dar [illegible] muəalimi mo rafiq Stalin taəlim medihad. (Qarsakzaniho ʙoəvj).

Ba tanqidu xudtanqidkuniro ravoç dodani mo ci lad medihad? Ba ʙisjor taşkilothoji komsomoliji mo ʙa jor haqiqatan tarʙijaji çavonho maşqul şudanaşon ci lad medihad? Ba „Jaşasuncigi" va „vozdcigi" lad medihad.

Dar komsomol ʙisjor odamhoje hastand, ki masəalahoji rafta rasidagi çidiju kalonro durust va korona ʙançida ʙuromada hal mekunand.

Ba mo lozim hast, çavonhoji xudro ʙa ilhomi leniniju stalini tarʙija dihem, az onho qahramonhoji ʙunjodijati sotsialisti, mudofiəciji mamlakat, gūştinʙarhoji çonsupori kori komunizmro tarʙija doda rasonem. Rafiq Stalin guftagi hast, ki „staxanūvciho" in peştarin raʙociho va raʙocizanhoji çavon jo mijon soli taərixi-ʙijagirindaji komsomoli taərifnoki mo ʙudagi meʙoşand".

Komsomoli Uzʙekiston safhoji staxanūvciho zijod mekunonad, ʙisjohoro dar maktaʙho tarʙija medihad, çavonhoji moro tarʙija doda az onho ʙinokorhoji ʙo intizom, taşkilmand savodnok va çonsupori sotsializm tajor mekunad. Komsomoli Uzʙekiston ʙa kori mexanikondani paxtakori, ʙa kori sohiʙ şudani texnikaji nav ʙolşevikona meçaspad.

Man ʙovar doram ki şumoho dar gūştini insuniji ʙaroji kori partija meʙudageton usuli staliniji kor ʙudaro nişon medihetom.

Zinda ʙod qaʙilaji komsomoli!

Zinda ʙod partijaji komunistiji leniniju stalini taərifzeni mo! (sadohoji „ura" hama xestand. Qarsakzanihoji ʙasavş).

Ba əizati tarʙijadihandaji komsomol, dūst, vosd va muəalimi saʙtarin mo—STALIN „uraji" komsomolhoji) Qarsaqzanhoji ʙasavçi duru-daroz).

* * *

Ba əoqiʙmoniji kolxoz rah mondan mumkin nest

RAJONI ORÇONIKIDZE. Maəlumast, ki kolxozhoji peşqadami respuʙlikaji mo, zaminhoji paxtakoriro ʙolekaj 3—4 marotiʙa ronda, ʙakorami paxta daromadand. Az rūji qarori TsK KP(ʙ)Uz va suporişi [illegible] ʙa jūvkaji jakumi poxodi stalini kori mi paxta ʙojad 20-umi aprel tamom karda şavad. Baroji inro içro kardan kolxozciho va kolxozcizanho hozir gūştini davomdor ʙurda istodin, ki korami ʙarmahali xuşsifat garavi ji hosiloti ʙaland hast.

Lekin kolxozi nomi Ikromūv to 13-umi aprel aqale jagon gektar ham zamini paxta korida meşudagiro narondast. Kolxoz imsol dar mohi fevral taşkil karda şud. Hajvonoti koriro on sari mohi aprel girift.

Direktsijaji MTS-i Orçonikidze in ahvolro medonist, vaəda doda ʙud, ki tamomi zaminhoji kolxozi nomi Ikromūvro traktor qati ronda medihad. Lekin on faqat vaəda ʙud, amo içro karda naşud. Jak moh ʙoze kolxoz ʙardoş karda „ana imrūz, ana pagoh traktor meojad" gufta ʙotast.

Garcande ki MTS hamin qadar ʙotartiʙiro rah doda kori rondani kolxozro əoqiʙ ravonda ʙoşad ham, ki xudi pravleniji kolxoz ham ʙa in kor susti kard. Hozir kolxoz 10—12 əaspi korʙuhdaʙuro dorad. Agar ūro 5 plug ʙurorad, ʙajni 5 rūz 25 gektar zaminro ronda metavonad. Hozir ham heç sust naomada 25 gektar zamini paxtaro kamaş 3 marotiʙa ronda, koramro 20-umi aprel tamom kardan zarurast.

J.

——ooo——

Sarhadro ʙoz vajron kardin

XABAROVSK, (UzTAG). 9-umi aprel ʙoəati 14-ja 30 minuta japoni sarhadcihoji zastavaji „Sosnovaja pad" ʙo sostavi panç nafar sarhadci ʙo ʙa tahti komandaji nacalniki zastava rafiq Busonijūv dar rajoni ʙa samti şimoltarini razjezdi „Rasipnaja pad" gropaji mancuriji sarmin hazor metr ʙa duruntari sarhadi daromadagiro rojikor kard. Şumoroji in grupero muqarrar karda naşud.

Ba çavoʙi istoton gufta signaliniho, vajronkunandahoji sarhad paron-paroni kardand. Paron-paroni taxmin 20 minuta davom joft va ʙa in vajronkunandahoji sarhad ʙa territorijaji Mancurija rūst şudand.

Redaktori çuvoʙgar M. AMINOV.
Отв. редактор. М. АМИНОВ.

Upolnoglavlit X.—03017
Poligrafkombinati ʙa nomi Ikromūv